



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Ministry of Veteran's affairs

OBRAZAC BROJ 4 PZO 39

(Podnosilac zahtjeva)

Broj: _____

Datum: _____

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

KANTONA SARAJEVO

Ul. Reisa Džemaludina Čauševića broj 1

ZAHTJEV

za stimulisanje poslodavaca sa područja Kantona Sarajevo da provedu Program obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije pripadnika boračke populacije i članova njihovih porodica koji su prijavljeni na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo za potrebe zapošljavanja kod poznatog poslodavca

1. PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA

- Naziv firme - poslodavca _____

sjedište (općina), ulica i broj _____

- tel/fax/e-mail i kontakt osoba _____

- šifra/vrsta djelatnosti _____

- identifikacioni broj _____

- ovlaštena osoba _____

- vlasništvo _____

- broj, datum i mjesto registracije _____

- poslovna banka i broj računa _____

- broj zaposlenih na dan podnošenja zahtjeva _____



od toga na određeno vrijeme_____

2. Broj nezaposlenih osoba koje se planiraju zaposliti po Programu_____

3. Naziv izvođača obuke, dokvalifikacije/prekvalifikacije_____

MP

(Ime i prezime direktora i potpis)

(Podnosilac zahtjeva)

PRIJAVA

potreba za zapošljavanje nezaposlenih lica pripadnika boračke populacije nakon provedenog Programa obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije

R. br.	Zanimanje i stepen obrazovanja	Zanimanje koje se želi steći obukom, prekvalifikacijom/ dokvalifikacijom	Stepen obrazovanja koji će imati sa obukom	Broj osoba	Dužina trajanja obuke	Opis poslova koje će obavljati zaposlena sufinansirana osoba	Mjesečna neto plaća
1.							
2.							
3.							
4.							

M.P

(Mjesto i datum)

(Potpis ovlaštene osobe)

Poslodavci koji žele učestvovati u ovoj mjeri zapošljavanja dužni su:

1. Podnijeti aplikaciju u roku predviđenom u Javnom pozivu,
2. Uz aplikaciju priložiti: Rješenje o registraciji u Kantonu Sarajevo, Uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem, Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa **ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva sa listingom o trenutnom broju zaposlenih** (izdat od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine), Uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik (izdat od strane Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine) i broj računa u banci, sve u originalu ili ovjerenoj fotokopiji,
3. Plan i program obuke, dokvalifikacije/prekvalifikacije ovlaštene ustanove, centra za obuku ili druge organizacije koje su registrovane za ovu vrstu djelatnosti ili poslodavca ako se obuka izvodi kod poslodavca,
4. Predračun troškova izvođača obuke, dokvalifikacije/prekvalifikacije,
5. Elaborat o opravdanosti zahtjeva za obuku, dokvalifikaciju/prekvalifikaciju,
6. Dostaviti izjavu o namjenskom korištenju kreditnih i/ili grant sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje, Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i ministarstava u Vladi Kantona Sarajevo u originalu, ovjerenu kod općinskog organa.

IZJAVA

Ovom izjavom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da sam kao poslodavac namjenski koristio kreditna i/ili grant sredstva Federalnog zavoda za zapošljavanje, Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i ministarstava u Vladi Kantona Sarajevo, kao i da sam ispoštovao/la obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima.

(Izjavu popunjava ovlaštena osoba za zastupanje poslodavca i zaokružuje odgovarajuću opciju)

Izjavu dao

(Ime i prezime ovlaštene osobe)

(Adresa stanovanja)

(Lična karta)

(OVJERA OD NADLEŽNOG OPĆINSKOG ORGANA UPRAVE ILI NOTARA)